



Crna Gora
Opština Kotor
Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i
finansije

Stari grad 317
85330 Kotor, Crna Gora
tel. +382(0)32 325 860
fax. +382(0)32 322 396
prihodi@kotor.me
www.kotor.me

Br: 04-411/25-25816

Kotor, 26.11.2025.godine

**OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE O
Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke porezu na nepokretnosti**

Predsjednik Opštine Kotor je Zaključkom, br.0101-411/25-25816 od 26.11.2025.g. utvrdio **Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke porezu na nepokretnosti** i odredio da će javna rasprava po predmetnom nacrtu Odluke trajati 15 dana od dana donošenja zaključka, a da će javnu raspravu sprovesti Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije.

Javna rasprava o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke porezu na nepokretnosti, u trajanju od 15 dana održaće se počev od 27.11.2025. godine, zaključno sa 12.12.2025. godine.

Primjedbe, predloge, sugestije i mišljenja u pisanoj formi dostavljaju se na adresu Opštine Kotor-Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije, preko Građanskog biroa Opštine Kotor, a u elektronskoj formi na e-mail: prihodi@kotor.me.

Uvid u nacrt Odluke može se izvršiti u toku trajanja javne rasprave u kancelariji br. 28 na trećem spratu Opštine Kotor ponedjeljom, srijedom i petkom u vremenu od 9:00-11:00 časova.

Nacrt predmetne Odluke biće dostupan javnosti objavljivanjem posredstvom Lokalnog javnog emitera Radio Kotor, web sajta Opštine Kotor www.kotor.me i na oglasnoj tabli Opštine Kotor.

Nakon sprovođenja javne rasprave Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije će razmotriti sve primjedbe, predloge, sugestije i mišljenja učesnika i sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

SEKRETARIJAT ZA LOKALNE PRIHODE, BUDŽET I FINANSIJE



Sekretar,

Nebojša Ilić



Crna Gora
Opština Kotor
Predsjednik Opštine

Stari grad 317
85330 Kotor, Crna Gora
tel. +382(0)32 325 862
fax. +382(0)32 304 736
kabinet.predsjednik@kotor.me
www.kotor.me

Br: 0101-411/25-25816

26.11.2025.godine

Na osnovu člana 40 stav 1 Statuta Opštine Kotor („Službeni list Crne Gore - opštinski propisi“ broj 37/19) i člana 19 stav 1 Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Službeni list Crne Gore - opštinski propisi“ broj 46/19), Predsjednik opštine Kotor donosi


ZAKLJUČAK

o utvrđivanju Nacrta Odluke o izmjenama i dopunama

Odluke o porezu na nepokretnosti

1. Utvrđuje se Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke porezu na nepokretnosti.
2. Javna rasprava po propisu iz tačke 1 ovog Zaključka trajeće 15 dana.
3. Javnu raspravu po propisu iz tačke 1 ovog Zaključka sprovede Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije Opštine Kotor.
4. Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke porezu na nepokretnosti, čini sastavni dio ovog Zaključka.
5. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biće objavljen na web sajtu Opštine Kotor www.kotor.me.

Predsjednik Opštine



Vladimir Jokić

Dostaviti:

- Sekretarijat 04
- Kabinetu Predsjednika
- a/ap

Na osnovu člana 1 stav 2 Zakona o porezu na nepokretnosti ("Službeni list Crne Gore" broj 25/19, 49/22, 152/22, 118/25, 126/25, 133/25), člana 38 stav 1 tačka 8 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni list Crne Gore", broj 2/18, 34/19, 38/20, 50/22, 84/22, 81/25, 98/25) i člana 36 Statuta Opštine Kotor ("Službeni list Crne Gore-Opštinski propisi", broj 37/19), Skupština opštine Kotor, na _____ sjednici održanoj _____ godine, donijela je

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O POREZU NA NEPOKRETNOSTI

Član 1

Mijenja se član 1 Odluke o porezu na nepokretnosti i glasi:
„Ovom odlukom propisuju se bliži kriterijumi za utvrđivanje poreza na nepokretnosti na teritoriji opštine Kotor.
Prihodi od poreza na nepokretnosti su prihodi budžeta Opštine Kotor.“

Član 2

Član 3 Odluke o porezu na nepokretnosti mijenja se na način da se u alineji 4 tačke 1 brišu riječi „objekti u izgradnji“.

Član 3 Odluke o porezu na nepokretnosti mijenja se na način da se u alineji 7 tačke 1 brišu riječi „i drugo“.

Član 3 Odluke o porezu na nepokretnosti mijenja se na način da se u alineji 8 tačke 1 riječi „druge objekte“ zamjenjuju riječima „inžinjerske objekte“.

Član 3

U članu 5 Odluke o porezu na nepokretnosti nepokretnosti u stavu 3 nakon riječi stambeno poslovnog objekta dodaju se riječi „, inženjerskog objekta“.

U članu 5 Odluke o porezu na nepokretnosti nepokretnosti briše se stav 5.

Član 4

U članu 11 stav 1 Odluke o poreze na nepokretnosti u alineji 3 nakon riječi poslovne prostorije, dodaju se riječi „inženjerski objekti“.

U članu 11 stav 1 Odluke o poreze na nepokretnosti u alineji 6 brišu se riječi „i drugi objekti“.

U članu 11 stav 1 Odluke o poreze na nepokretnosti briše se alineja 7 „7. objekti u izgradnji 0.5%“

U članu 11 stav 1 Odluke o porezu na nepokretnosti, dosadašnja alineja 8 postaje alineja 7.

U članu 11 stav 1 Odluke o porezu na nepokretnosti, dosadašnja alineja 9 postaje alineja 8.

U članu 11 stav 1 Odluke o porezu na nepokretnosti briše se alineja „- neizgrađeno građevinsko zemljište 0,60%“.

Član 5

Mijenja se član 12 Odluke o porezu na nepokretnosti i glasi: „Za nepokretnosti čiji je vlasnik ili korisnik lice upisano u registar poljoprivrednih proizvođača, pravno lice i preduzetnik koji se bavi proizvodnjom, doradom, pakovanjem ili preradom poljoprivrednih proizvoda proizvedenih u Crnoj Gori, a koje se koriste za obavljanje ove djelatnosti, poreska stopa se umanjuje za 70% u odnosu na poresku stopu utvrđenu u skladu sa članom 11 Odluke o porezu na nepokretnosti.“

Član 6

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore-opštinski propisi“.

Broj: _____

U Kotoru, _____ 2025. godine

SKUPŠTINA OPŠTINE KOTOR,

Predsjednica Skupštine,

Maja Mršulja, s.r

OBRAZLOŽENJE:

Pravni osnov za donošenje odluke

Članom 1 stav 2 Zakona o porezu na nepokretnosti ("Službeni list Crne Gore" broj 25/19, 49/22, 152/22, 118/25, 126/25, 133/25 od 19.11.2025.) je propisano da bliže kriterijume za utvrđivanje poreza na nepokretnosti propisuje nadležni organ jedinice lokalne samouprave u skladu sa ovim Zakonom.

Član 38 stav 1 tač. 8 Zakona o lokalnoj samoupravi samoupravi ("Službeni list Crne Gore", broj 2/18, 34/19, 38/20, 50/22, 84/22, 81/25, 98/25) propisuje da Skupština uvodi i utvrđuje opštinske poreze, takse, naknade i druge sopstvene prihode.

Član 36 Statuta Opštine Kotor ("Službeni list Crne Gore-opštinski propisi", broj 37/19) propisuje da Skupština Opštine uvodi i utvrđuje opštinske poreze, takse i naknade.

U skladu sa navedenim članovima, data je mogućnost izmjene Odluke o porezu na nepokretnosti ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 049/19, 001/21, 065/22).

Razlozi za donošenje Odluke

Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezu na nepokretnosti uslovljeno je potrebom:

1. Usklađivanja opštinskog propisa sa izmjenama i dopunama Zakona o porezu na nepokretnosti, objavljenim u „Službenom listu Crne Gore“, br. 25/19, 49/22, 152/22, 118/25, 126/25 i 133/25 kojim su brisane odredbe koje su omogućavale oporezivanje objekata u izgradnji, drugih objekata i neizgrađenog građevinskog zemljišta. Kao novi predmet oporezivanja propisani su inženjerski objekti, a takođe je propisan i različit raspon poreskih olakšica koje se mogu primjenjivati za nepokretnosti u vlasništvu poljoprivrednih proizvođača
2. Usklađivanja sa odlukom Ustavnog suda Crne Gore, kojima su ukinute odredbe Zakona o porezu na nepokretnosti koje su omogućavale oporezivanje neizgrađenog građevinskog zemljišta-

Iz navedenih razloga nužno je bilo izvršiti izmjene i dopune Odluke o porezu na nepokretnosti ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 049/19, 001/21, 065/22), kako bi se obezbijedila zakonitost, pravna sigurnost i valjana primjena poreske politike na lokalnom nivou.

Izmjenama Zakona:

1. Propisan je novi predmet oporezivanja- INŽENJERSKI OBJEKTI, pa je shodno tome u Odluci propisan isti kao predmet oporezivanja u članu 3 Odluke, u članu 11 Odluke propisana poreska stopa, kao i u članu 5 stav 3 Odluke propisan koeficijent 1.3 za ovu vrstu nepokretnosti
2. Brisana je odredba Zakona koja se odnosila na oporezivanje OBJEKATA U IZGRADNJI i time prestao da postoji zakonski osnov za oporezivanje ove kategorije nepokretnosti. Shodno tome predloženo je da se u Odluci:

-iz člana 3 briše kategorija „objekti u izgradnji“ kao predmet oporezivanja

-iz člana 5 Odluke brisan je stav 5 kojim je propisan koeficijent za ovu vrstu nepokretnosti

-iz člana 11 Odluke brisana je poreska stopa za tu vrstu nepokretnosti

3. Brisana je odredba Zakona koja se odnosila na oporezivanje DRUGIH OBJEKATA i time prestao da postoji zakonski osnov za oporezivanje ove kategorije nepokretnosti. Shodno tome predloženo je da se u Odluci:

-iz člana 3 Odluke briše kategorija „drugi objekti“ kao predmet oporezivanja;

-iz člana 11 Odluke brisani su drugi objekti kao predmet oporezivanja

4. Brisanje odredbi Zakona kojim je propisano oporezivanja neizgrađenog građevinskog zemljišta

Isti pravni osnov proizlazi iz odluke Ustavnog suda koja je ukinula mogućnost oporezivanja neizgrađenog građevinskog zemljišta.

Zbog toga je predloženo da u Odluci:

-neizgrađeno građevinsko zemljište više nije predmet oporezivanja i briše se poreska stopa od 0,60% u članu 11 Odluke koja je bila propisana za ovu vrstu nepokretnosti;

5. Izmjenjen je Zakonom propisan raspon poreskih olakšica za poljoprivrednike

Zakon o porezu na nepokretnosti omogućava umanjenje od 20% do 90% u odnosu na poresku stopu, za poljoprivredne proizvođače i subjekte koji se bave preradom poljoprivrednih proizvoda proizvedenih u Crnoj Gori. Shodno tome predloženo je da se u članu 12 Odluke propiše umanjenje od 70% u odnosu na poreske stope iz člana 11 Odluke.

Procjena finansijskog uticaja

Primjena ove Odluke imaće ograničen uticaj na prihode Budžeta Opštine Kotor, i to:

1. Gubitak prihoda od oporezivanja objekata u izgradnji i neizgrađenog građevinskog zemljišta — ovaj prihod se ubuduće neće moći zakonito ostvarivati, pa se ne radi o stvarnom gubitku, već o usklađivanju sa zakonom. Zaduženje za zemljište koje se tretiralo kao neizgrađenog građevinskog zemljišta u 2025.g. je iznosilo 635.730,87 eura. U 2026.g. će se ovo zemljište oporezivati kao građevinsko zemljište po poreskoj stopi od 0,5%, pa će zaduženje po ovom osnovu iznositi 508.584,69 eura, što predstavlja razliku od 127.146,10 eura. Zaduženje za objekte u izgradnji je iznosilo 11.375,17 eura.
2. Poreske olakšice do 70% za poljoprivredne subjekte — broj korisnika u Opštini Kotor je ograničen, te se procjenjuje da će uticaj na budžetske prihode biti vrlo mali. Ukupan fiskalni efekat ocjenjuje se kao neznatan i ne utiče na stabilnost javnih finansija Opštine Kotor.

Za predmetnu odluku odrađena je RIA (Izvještaj o sprovedenoj analizi procjene uticaja propisa).

Predlaže se javna rasprava u trajanju od 15 dana.

Razlog za donošenje po hitnom postupku

Predlaže se da odluka stupi na snagu danom objavljivanja u Službenom listu Crne Gore-opštinski propisi. Imajući u vidu da su ukinute zakonske odredbe koje se odnose na oporezivanje pojedinih vrsta nepokretnosti, a jedinice lokalne samouprave obavezne da svoje propise odmah usklade, predlaže se **donošenje po hitnom postupku** kako bi se obezbijedila zakonitost utvrđivanja poreza. Takođe, odluka mora stupiti na snagu prije 01.01.2026. godine, kako bi se mogla primjenjivati za utvrđivanje poreza na nepokretnosti za 2026.g.

Ova Odluka omogućava da se sistem naplate poreza na nepokretnosti u Opštini Kotor primjenjuje u potpunosti zakonito i efikasno.

Donošenjem ove Odluke obezbjeđuje se:

- usklađivanje opštinskog propisa sa važećim Zakonom,
 - usklađivanje sa odlukom Ustavnog suda,
 - jednaka primjena pravila za sve poreske obveznike,
 - nesmetano vršenje poslova utvrđivanja, naplate i kontrole poreza na nepokretnosti,
 - pravna sigurnost i zakonitost u radu organa lokalne uprave.
- Iz navedenih razloga predlaže se Skupštini Opštine Kotor da donese Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o porezu na nepokretnosti.

OBRAĐIVAČ

SEKRETARIJAT ZA LOKALNE PRIHODE, BUDŽET I FINANSIJE

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ ANALIZI PROCJENE UTICAJA PROPISA ZA LOKALNE SAMOUPRAVE

PREDLAGAČ PROPISA	Opština Kotor
NAZIV PROPISA	ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O POREZU NA NEPOKRETNOSTI

1. Definisanje problema

- Da li je propis posljedica zahtjeva (propisa) na državnom nivou?
- Navesti zakonski osnov za donošenje propisa, kao i odnos sa strateškim dokumentima lokalne samouprave ako postoji?
- Da li lokalna samouprava može odstupati od odredbi propisa na državnom nivou i u kojoj mjeri?
- Da li je riječ o sopstvenim nadležnostima ili prenesenom, odnosno povjerenom poslu lokalne samouprave?
- Koje probleme treba da riješi predloženi akt?
- Koji su uzroci problema?
- Koje su posljedice problema?
- Koji su subjekti oštećeni, na koji način i u kojoj mjeri?
- Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)?

Članom 1 stav 2 Zakona o porezu na nepokretnosti ("Službeni list Crne Gore" broj 25/19, 49/22, 152/22, 118/25, 126/25, 133/25 od 19.11.2025.) je propisano da bliže kriterijume za utvrđivanje poreza na nepokretnosti propisuje nadležni organ jedinice lokalne samouprave u skladu sa ovim Zakonom.

Član 38 stav 1 tač. 8 Zakona o lokalnoj samoupravi samoupravi ("Službeni list Crne Gore", broj 2/18, 34/19, 38/20, 50/22, 84/22, 81/25, 98/25) propisuje da Skupština uvodi i utvrđuje opštinske poreze, takse, naknade i druge sopstvene prihode.

Član 36 Statuta Opštine Kotor ("Službeni list Crne Gore-opštinski propisi", broj 37/19) propisuje da Skupština Opštine uvodi i utvrđuje opštinske poreze, takse i naknade.

U skladu sa navedenim članovima, data je mogućnost izmjene Odluke o porezu na nepokretnosti ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 049/19, 001/21, 065/22).

Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezu na nepokretnosti uslovljeno je potrebom:

1. Usklađivanja opštinskog propisa sa izmjenama i dopunama Zakona o porezu na nepokretnosti, objavljenim u „Službenom listu Crne Gore“, br. 25/19, 49/22, 152/22, 118/25, 126/25 i 133/25 kojim su brisane odredbe koje su omogućavale oporezivanje objekata u izgradnji, drugih objekata i neizgrađenog građevinskog zemljišta. Kao novi predmet oporezivanja propisani su inženjerski objekti, a takođe je propisan i različit raspon poreskih olakšica koje se mogu primjenjivati za nepokretnosti u vlasništvu poljoprivrednih proizvođača
2. Usklađivanja sa odlukom Ustavnog suda Crne Gore, kojima su ukinute odredbe Zakona o porezu na nepokretnosti koje su omogućavale oporezivanje neizgrađenog građevinskog zemljišta

Iz navedenih razloga nužno je bilo izvršiti izmjene i dopune Odluke o porezu na nepokretnosti, kako bi se obezbijedila zakonitost, pravna sigurnost i valjana primjena poreske politike na lokalnom nivou.

Zakonski osnov za donošenje Odluke sadržan je u odredbama člana 1 stav 2 Zakona o porezu na nepokretnosti ("Službeni list Crne Gore" broj 25/19, 49/22, 152/22, 118/25, 126/25, 133/25 od

potpunosti zakonito i efikasno.

Donošenjem ove Odluke obezbjeđuje se:

- usklađivanje opštinskog propisa sa važećim Zakonom,
- usklađivanje sa odlukom Ustavnog suda,
- nesmetano vršenje poslova utvrđivanja, naplate i kontrole poreza na nepokretnosti,
- pravna sigurnost i zakonitost u radu organa lokalne uprave

3. Opcije

- Zašto je propis neophodan? - Koje su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema? (uvijek treba razmatrati "status quo" opciju i preporučljivo je uključiti i neregulatornu opciju, osim ako postoji obaveza donošenja predloženog propisa).
- Obrazložiti preferiranu opciju?

- "Staus quo" je razmatrana kao opcija, ali u konkretnom slučaju nije predstavljala bolju opciju, zbog već navedenih negativnih implikacija koje bi nastale neusvajanjem ove Odluke.

4. Analiza uticaja

- Na koga će i kako će najvjerojatnije uticati rješenja u propisu - nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktne i indirektne?
- Koje troškove ili uštede će primjena propisa izazvati građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima)?
- Da li pozitivne posljedice donošenja propisa opravdavaju troškove koje će on stvoriti?
- Da li se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija?
- Uključiti procjenu administrativnih opterećenja i biznis barijera.

1. Na koga i kako će najvjerojatnije uticati rješenja u propisu? (pozitivni/negativni, direktni/indirektni uticaji)

Grupa koju pogađa propis

Vrsta uticaja

Opis uticaja

Poljoprivredni proizvođači i subjekti koji se bave preradom poljoprivrednih proizvoda

Pozitivan
direktan

– Umanjenje poreske obaveze za 70% za nepokretnosti koje koriste za obavljanje djelatnosti.

Investitori i građevinski sektor

Pozitivan
direktan

– Ukidanje poreza na objekte u izgradnji; niži troškovi u fazi gradnje.

Vlasnici drugih objekata i neizgrađenog građevinskog zemljišta

Pozitivan
direktan

– Ukidanje obaveze plaćanja poreza na ove kategorije, koje su zakonom izbrisane iz predmeta oporezivanja.

Lokalna privreda i građani

Pozitivan
indirektan

– Povećana pravna sigurnost i transparentnost; smanjenje rizika od neusklađene primjene propisa.

Opština Kotor

Pozitivan
indirektan

– Pojednostavljeno utvrđivanje poreza, smanjenje administrativnog opterećenja i mogućnosti grešaka.

Budžet Opštine Kotor

Negativan
direktan

Blago smanjenje prihoda, ali ovaj prihod – faktički ne može biti ostvaren (usklađivanje sa zakonom). Neizgrađeno građevinsko zemljište će se sada oporezivati po stopi od 0.5% kao građevinsko zemljište, a ne po 0.6%. Gubitak prihoda od oporezivanja objekata u izgradnji i

se; čak se smanjuju jasniji i jednostavniji propis; povećana pravna sigurnost i predvidljivost.

5. Procjena fiskalnog uticaja

- Da li propis utiče na visinu prihoda ili troškova lokalne samouprave?
- Da li je potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta lokalnih samouprava odnosno budžeta Crne Gore za implementaciju propisa i u kom iznosu?
- Da li je obezbjeđenje finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda? Obrazložiti.
- Da li su neophodna finansijska sredstva obezbijeđena u budžetu lokalnih samouprava odnosno budžetu Crne Gore za tekuću fiskalnu godinu, odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu?
- Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihod za lokalne samouprave odnosno za budžet Crne Gore?

1. Troškovi primjene propisa ne povećavaju se, jer se administrativni postupak naplate i kontrole poreza pojednostavljuje

2. Da li je potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta lokalnih samouprava odnosno budžeta Crne Gore za implementaciju propisa i u kom iznosu?
Nije potrebno.

Implementacija ove Odluke ne zahtijeva dodatna finansijska sredstva, budući da se radi o normativnom usklađivanju postojećeg sistema oporezivanja.

Administrativni procesi, kadrovi i softverske funkcije već postoje i samo se primjenjuju nova pravila.

3. Da li je obezbjeđenje finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda?
Obrazložiti.

Nije potrebno obezbjeđivanje finansijskih sredstava ni jednokratno ni periodično.

Primjena propisa ne stvara troškove jer lokalna uprava koristi postojeće resurse; naprotiv, smanjuje se broj obračunskih kategorija, pa se administrativni teret dodatno smanjuje.

4. Da li su neophodna finansijska sredstva obezbijeđena u budžetu lokalnih samouprava odnosno budžetu Crne Gore za tekuću fiskalnu godinu, odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu?

Finansijska sredstva nisu potrebna, pa se samim tim:

- ne planiraju u budžetu,
- niti se obezbjeđuju dodatne stavke rashoda.

Svi poslovi primjene Odluke realizuju se u okviru redovnog rada Sekretarijata i drugih nadležnih organa.

5. Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihod za lokalne samouprave odnosno za budžet Crne

- Stepen usklađenosti lokalne Odluke sa Zakonom o porezu na nepokretnosti i odlukom Ustavnog suda (100% nakon stupanja na snagu).

Za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa biće zadužen **Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije Opštine Kotor** – kao glavni organ odgovoran za:

- utvrđivanje poreza na nepokretnosti,
- praćenje primjene novih poreskih stopa i koeficijenata,
- analizu fiskalnih efekata,
- procjenu uticaja na stabilnost budžeta,
- godišnje izvještavanje Skupštini o realizaciji prihoda

Datum i mjesto:

U Kotoru, 24.11.2025.g.



SEKRETAR,

Nebojša Rlić, dipl.pec.